

9 (1957)

[0-16]

K44/

10/12

Vonda' or lava Minhees Mirah.

S. M. Dzinhani

R.O. Sihasa

minutes



'Lushala wa munali'.  
 uyu mukalaha ndi ene Mbidi.  
 Khotsiawe ndi Tshishase.  
 Nakulu wawé ndi Yemakanga  
 wa u vhidza Shilala uri a de  
 u dzula sveni. Ndi ene makulu - kuku-  
 kuku washe. Uyu we nda dzula  
 nae - henepha ndi murathu wa  
 khotsianga. Mmeanga ndi iivana  
 wa ha Nyamiri-minaka-phetho, wa  
 ha Digezive Tshishasa, ndi Maxingo.  
 Khotci ndi Madzhiani. Vha mutale  
 wa Thovela vha tsiki-bva-vhatete,  
 l'ha tsilavulu vla sa noi medi  
 a mutale.

ndi nne:  
 Lukhesi Stephanus Maimela Djohani  
 Rakubwanana balea-mato  
 'Chahulu - vha - sa - u - lata -  
 vha - ri - ndi - pheleka.

1. Venda ndi shango la Vhavenda. Vho dzula khaio kale-kale. Luambo lwavho ndi Luvenda kana Ishivenda. Shango ya Vhubva-dvava hufua thavha dza Lumbelule na Lungwe, hu pji: ndi Vhambedzi u swikela kha thavha dza t'a turkimbis, Thengwe, ha makuya-tahetche. na ha Ishikunda-malema na Fefe. vhatatu ndi Vhambedzi vha amba ho Lumbedzi kana Ishikundz.

2. Vhu kovhela; ndi thavha dza (Swobani) Toubamborg. vhatatu vha amba Lusilafuri vha pji: vhalafuri. Ishitandani, ha Kustama, Senthumule, Ha Girehi, duonde thahwe na nzelele ndi vhalafuri, leando vdi Lusilafuri kana Ishilafuri.

3. Ishiphambwe: ndi thavha dza Lshimbupse na Lwadzimbaionbe na nque-khulu. Hone ho dzula Vharonga. Vha amba turonga kana Ishironga.

4. Denshylandi Vhutavha tsindi, ho: di-tikedza nga thavha dza Lumbelule na mulambo wa Vhembe. Dzimanti, Ha madala Sane mutidzidei vhatatu vha amba lutohatudi kana Ishitavaatsindi.

Venda vaho li na tabakha dzenedzi, luambo lwavho lutshiki, ndi Luvenda. Khosi yeho ndi muthu mutshiki, o chusaho vhatatu vhothe. Vhavenda vha na dzithavha na mitupo na zwila. mitupo na thavha zwi talutshediwa vhundzulo ha kale tra vho makhulu-kuker wa kale-kale. mutupo ndi muzivo wa lushaka lwa vhatatu.

a biva Makungo aye ambe  
vha vha dyula ha Luvhimbi aye a lila  
vha  
a kute-kute. Ene o vha e khosi, e munisi  
wa mvula. Vhathe misi shango lo-omelela  
vho rumela khae zwifhiwa zva u lasha  
mvula. Vharwe vho bvissa nge, vhanwe  
kholomo, vhabulwane vha re na mashango  
vho bvissa vhananyana vhabva na zwiniwe  
zwifhiwa u takadza Thokhole uzi vha  
yee mvula. Misi vho luvha mvula ya  
na, vho 'ton mu ofha vha vha fulufhela  
vhu kuma - kuma.

### Shevula ya Luvhimbi.

Vintambo ha Shevula hore ha uluma  
riwaha muava, ho vha hu tshi phulwa  
mu phloha nga vhananyana vha zwipofu,  
wa luhewa, unzilwa. Musi vha tshi  
tomba, tshikora tshi a lila nga  
madekwana u swikela musi halwa  
ho vibva hu tshi shelwa mpambo  
kha mafumo na zwingulu. Thungu ya  
mpambo i tevulelwa kha kholomo  
ho kuvhangana vha lushaka. Ishifhe  
mufari wa thungu u do bulu madzina  
a vhabale a tshi funzedzelwa nga  
vhabulwane na iranga a ri: "Ndi a  
ni fha zviliwa izvi zwiswa nothe  
ngahunwi ni le ni takale. Iwe Mugede,  
makhulu, na vhana vhan, na iwe

Thimudi, ni mbo la benefho; ni fhiwa uga  
nre muduhule wane, na nje-who nditakale  
na zvihope zwani. Vhuno ndi tanga."

mi phirelule i a lila. Zikona Vandani  
mukosi wo takuwa zvenezwa ho tangana  
mashilivici. Il a bvela unda u tanga  
tshi ho. a munna wa u dzula zvavhudi  
o shoshelato thafur dzave nga madche.  
o vhotano mudalina zvitungulu mitha  
na milenzhe ya mato. O fukaho sila  
lo tukwala la mudali wa Venda. O  
di-tamaho naukuloni nga vkulunzu  
ha Denga na ha madi. Wa nquwane  
yo lunzbedzwaho nunge dza nungupfa.  
Vhakegulu vha qidima phanda hove  
vha adza phale dzavho uri a kande  
kunadzo a si kande huse nga nayo  
dzave. Vhananyana vha bvula thabu  
dzavho vha dzungudza mashaphu.  
Vha-khoda vha ri "mutuka-mutshe na,  
kansungupfa-ya-vhasidzana. A tshi  
remberluwa dzila nungupfa dze: Ishoko,  
tshoko: A tama muiwe riwananyana  
a mu-kape a nga sila lawe, u vho vha  
mutaruri wawo. Zwenezwo u kutelwa a  
ya musanda. Luvhimbis Fredza u tanga u  
lwa phasi nga zika a li rwa a takuwa  
a vhuylela karyani a tshi kanda kanda kha  
maalona dziphale.

### Il phela na vhuso ha luvhimbis

Vhuso wa luvhimbis wo pheliwa nga wa  
Simbanyi ka wa Nambo o boho vhalanga  
a da a dzila izhelele Dzata, a luvhisa

Shango u Venda.

Lushaka lwa fhandakana tahke mbili.

Lushaka lwa mhedzi lwa fhandakana nga vhumkati vhamiwe vha tenda u luvha Dimbanyika. Vhemevho vho tendaho u luvha vha vhidzwa nga vhalala vho salaha vho hanaho u luvha, hafifi: Ni mhedzi thukhe nge na ri shandukela ni pfi Zwirna, no omelela dzithoho dzamu za kha lushaka lwa mhedzi khulu. mhedzi khulu ndi ngwena khulu. Ni vha dzivha la manaledzi vhatuku kha la Fundudzi.

Luvhimbi u boulisawa shango.

Luvhimbi o kundeledzwa nga vhumosi fa Dimbanyika a fariva a si vhumlawe nge vha ofha uri u nisa mvula. Vha amba nae vha ri: "It mhedzi, vime ri masingo, ri vhana Mambo. Iwe u pfi: "Ishibvula - pasi" Il ianga yashu ya u nisa mvula. O vhona uri a hu tshee na iimwe ndila, zwotche zwo mu vhiphela, a tenda a vho dzula i ianga ya musanda ya u nisa mvula. Domba na vhusha na thondo ndi mishumo ye itwalo nga Luvhimbi. Zwino nga vhuza zwa vho tangenedzwa zwa vha zwa Dzata. Ndi hone u phela ha mukhuso wa mhedzi. Lushaka ulu lu mianzwi ha Shisinarhute.

Nutupo. Ishava-vulva Istihilewa.

Singo izhelele, Ezata, Vha ila musingo  
 Vhukalanga wa idou, na  
 mutshila wa mbudzi,  
 mbudzi i tomoiva  
 mutshili i tshi tsila,  
 ya kona n siwa,  
 wa otshina wa ciwa  
 n ga vha minwe nutupo

Dan Istiheni, shakhuma

Mhetszi Ha tuvimbiri  
 malungedzi  
 Vhukalanga

Sivha Ishilavulu, Vha ila madi  
 Ishibva-vhetete, a vutale, fundudzi  
 magaledzi, Kawena

Idou Ha mashambani Vha ila murutshe  
 wa makhuya na  
 magala-za-pasi.

mufa-madi Vha Ishidzive, Vha ila kuiwha-  
 murunzie, phinimini

Mukiverho Vha ila khirha-  
 muronze na phini-  
 mini na sunzaankaa

mulortedzi Thuo te di, Vhai-a-nshivia

Shuaziedzi Sivaziedzi.  
 Marayai Vhukalanga. Vha ila thende ye  
 matidze Thuonde. luso.  
 Kwindzi. Vhaila mutshila wa  
 mbudzi.

## U da ha Dimbanyika Venda.

Dimbanyika ndi Dyamben o bvaho  
 Khukalanga a da Venda. O swika Venda  
 e na vharwe vhatku who mu kutaho,  
 e na mombwa dzawe khulu dici edanalo  
 na mavhoda a kholomo na vhura na  
 miserhe yo fhomiwaho vhutulu na  
 mikuter ya mafumo. Who vha vhe  
 vharwani vha dziphuka na dzindou.  
 Who ri u swika heneffho mulambozi  
 wa Nzhelele, vha wana ndou dgo  
 dala vha phata mushasha wavho  
 dzata. Dzindou dgo vhulawa, ha  
 vhengwa dzinama midzonga ya  
 nembeledza kha miri ya 'ton  
 tewuka ye "ngundu - ngundu". mbimbá  
 dga wana tsifhefho tsadza tsha  
 nama, dga lelemela hore misi yotho  
 sa dgo fuiwaho. mbimbá, kana  
 nzhelele ndi dzina lithiki li ambaho  
 tsahinoni tshi vhulayaho zwirwe  
 tsha la. Vharwe vha ri: luvhimba.  
 Luvhimba lu fhira lurwanzhivha.

Dzina la mulambo wa Nzhelele  
 na Nzhelele ndi uri fhethu ha  
 dzimbimba, ho dalaho vhuvhimba.

Dyamben na Dimbanyika aya  
 ndi madzina a Lshikalanga. Nga  
 Tshivenda Dyamben, ndi "Vele"  
 Vele la mben. "Dimba" = Rola, ana  
 tiba, assika. = shango. Dimba -  
 tiba, shango, bana, Rola, shango

mambos ndi khotsi a syambem wa thukalanga  
Dzimbaabe, kana mabwe-a-Dzivha.

Iho kannkisaho vhatatu nzhelele nikondeni  
mitangaumani ndi hetshi: nga madekwana  
Khotsimunene wa khosi o vha a tshi fara  
thandanda yave a i lidza, khosi ya takwua  
ya pembela yo fara mapumo na vhura na  
miserhe, nga spumo ya runga fhasi ya sumba  
untha' ya zivhagivhedza ya runga hafhu  
fhasi ya nanzwa nga lulimi. Thandanda  
yo tsenusa vhatatu nga maanda vha  
ofha ngauri ya lila yo vha i tshi vanula  
mbili ya dimbanyika. Ezina la thandanda  
yenero vha ri ndi: ngoma-lu-nge-nde.  
Yo lila vhatatu vho fhandoowa dji-  
mvalo nga nyofha. Vhatatu vha livhisira  
vha da vha frata mitsheto na dzibzamo  
dza khosi ha fratiwa mutsheto muhulu  
wo tangaho mudi na mitsheto minwe  
ya u tanga mikoto ya mudi na u  
fhandakanya masia. Khoro dza vha  
mbili ya ngomu i serwaho matombos  
malappu yo livhanaho na minwe mutsheto  
wo thivhahlo pfams dza u thoma na  
tshivhambo tsha musanda. mutsheto up  
na minwe i na mavhona a ne muthu  
e nga ngoma a kona u vhona wa  
nga muda: Zwo'whifa, miserhe i a  
poswa nga kha enea mavhona.  
Kha khoro yenei ndi hone lu lilaho  
tshikona, nga thungs ya tsha ula ndi  
thondo na sia la mundalamo rwana  
muhunzwane wa musonda, ndumi.

## (10) Mkhakha ka Mwadlomo

Hymn written at the Kankisa church K447 2  
 dimbanyika Dyambeni, Vele ndi ene  
 ane vha tahi kumela vha ri wa  
 mmbwa dza madali Nghelele ngauri  
 mmbwa dzawe dzo vha dzo ambadwa  
 mashaphu a mudali HO luhiswa mashango  
 naiwe a vhuswa nga ene. Vha ofha  
 ngoma-lungu-nde, vha ri ya lila  
 vhatu vha a fa. Lushaka lwa Bha-  
 ngoma lwo dzulaho kha lino shango  
 lwo ghela, ho ton sala zwindali gwalo  
 ndi marubi fhedzi a wanalaho arho.  
 Luphai wa Dzingake ha Ishabuse  
 ndi mungoma na huiwe vha di vha  
 hene, vha ro nya djiwa misanda, vha  
 nga vha lushaka lwa mbedzi lwe  
 ra pfa mafhungo alwo nga khosi.  
 Luhimbi a vha maliri musanda  
 ngauri vha vha ofha uru khamusi  
 nga u vha mala ndo do dorha vha  
 vusa lushaku ulu lwa rusulusa  
 murhuso walwo wa mbedzi.

Mahosi maiwe matuku  
 a luuha nga u brisa chananyana  
 vharho vha nea khosi. Magota a  
 brisa ndurho ya zwiliva — mikumbi  
 na halwa. Gota li issa mukumbi wa  
 mulumo, khali mbili; qulu ndi khali  
 dza fumi, zwivhungu ndi khali mbili.  
 Huiwe vha a luuha nga mitshelo midoma  
 kana nadzingwa a miri. Gota li levedza  
 musanda, lone li tanganezga zwa vhaloma,  
 vhaloma vha tanganezga zwa vhalanda.

(44) 2

mukoma a nga tanganedza mikumbi na mitshelo na madzimba ala', ene a bvisa ungu — tshikone a isa musanda a ri ndo da u suma musanda kha gotawave.

Guta li nga tanganedza zwa vhakoma vhave, ene tenda a do divha u isa kholomo musanda ya u suma miri ya vhatu kha vhave vhave.

Dyambeni o kona u vhusa na u ladza shango la Venda nga zdivho yave na nge vhatu vha ofha ngoma lungunde yave. Ho phela minwaha minzhi khosi a tshi pfana na magota ave a shango la Venda'. Thi nga o vhusa vhatu vhave nga u vha fusha, who mu funa vha mu levha nga mbili dzavho.

### H di-hudza ha Kundalamo hu tula u wa.

Sienefho tsini ha mesanda Dzata hu na mulambwana wo phandako mudi nga thungo ya vhubva-duvha u no ppi Gadabi. mulambo uyo vho phata khawo u itela uni arali maswina a tshi vha khakhedzela ngomu vha si shae madi a u wa. Ndi tone hune' ha ppi: Munive musi Dimbanyika o tcela hone uni a di-ambuse. Osrika madini a buula thathamake yave

— tshiambarappunda — ngululu a sila na nguvane a zwi shea kha kesunguzi a dzhena madini. Kundalamo we muhumbulo wave wa vha wo no di vhubba vhubosi nga ethe a ri: "Shumber - Shumber dzila phala dza mune wave, a di-tama ngadzo a dzhena mudini a mona rawo, o fara

na tokifaro na musanda — lubonda la mugo.

Dhafumakadzi na vhatanuni na vhahulwane vha vha mu vhone, vha kanuka nga maanda, vha hanqanea nge vha si vhone khosi we a vha a tshee ngomu madini. A tshi lva madini dzila phila dji tshee na Mundalamo. Ndi hone Mundalamo "tutuluku" ndi u disa dziphila ha mune wave we a si ambe tahithu

### sha vhahulwane.

Vhahulwane vha tshi vhudza khosi uru riwana wave u ita zwitshu-de? U vhangisa mave naa? U remeledza mune wave nga-fhi? U di fhimba-ni? U suna mini? U toda u lusikiwa naa? Hone ene mune wave nga u sa funa uru vhatshu vha dzive zwa mbiluni yave, na uru a ladze mafhunga ayo nga tshavhahulwane, a fhindula ari: "Ndi mafhondo a Luvhimba. Vhothe a vho ngo tscha kona u isa phanda. Mbimba Nzhelile dzo vha dji tshi zhavhela midzonga ya nama dji sa fhiwi, dji sa londi na midzonga i rei ya musanda. Ndi zwere zve khosi a vha fhindula ngazwovha mbo di tavhanya u pfa. Zwa phela sa zwere hanqueha ha ita mirwaha. ndi hone u vhumbe ha Kutupo wa vlandalamo.

### U lala gungupea ha Mundalamo.

Mundalamo ho ngo talukanya zve mune wave na vhokhotsimunene na vho-makhadzi vha khuba nga dzimbili dzavha. A vhuja a di-zuwa ari: "ndi fhondo la luvhimba".

ndi a zhavhula, ndi nre khondo  $\frac{1}{2}$   
 luuhimba. Vho zwi vbona, vha tiba  
 mato na milomo vha si vhuze vhe'  
 'ivencii'. Vhe' u vbonwa, zwi a vbonwa  
 nandi, zwi ila u bulwa. A lala gunqu-  
 pe a si diwhe zwine zwa do bulella  
 ngavhuza. Vla mu tulisa vha mu  
 losha. mliluni yave a vbona zwo  
 ton mbo mu tea uri a huna mire  
 ndi ere wa u do dzula kha khulu, ya  
 mune wawé o di-tama nga  
 thathama he ilá ye a vhuza a i  
 fuka. Zwo ima ngauralo u swikela  
 mativha a tshi xa na u vhumbiwa ha  
 khosi antshwa.

### 1. U phisa ha khosi.

#### Kuswitelwe khasi Malibonu

(a) Hu tshi pfi musanda hu na hiso, vha  
 amba u lwala ha khosi. vha ri khosi  
 u a phisa, kana u a dedela. ippi la  
 u lwala a li ambelwi kha khosi.  
 Hu lwala muthu zwave.

### 2. U dzama ha khosi. - u fa.

(b) Hu tshi pfi mativha ora, kana khosi  
 yo dzama, vha amba uri ha tabeti. U  
 dzama zwi amba u sa tsha vbonala, u  
 tela-xela matoni a vhatku, u ngala-ngala;  
 u 'ton ri dzadzadi' ha mbo di vhandi  
 maele. U tshi ha mutku. Hone vhatku a vha  
 chedzi u ri o dzama, vha di ya vha tshiwa a kale.

### 3. Kuswitelwe kwa khosi.

Munhili wa khosi a u bveliwi phasi wa  
 fukiedziwa maver. Hu thashiuwa mboko  
 ya munhala mutshwu phedzi, ya viiva

tshila tshitumbu' tsha kona u rengelelia  
 ngomu ~~ni~~ nga madekwana. Ho fhatiwa ndwana  
 i no namewa nga ngomu hayo na nga unda  
 na thangani yayo nga uralo. Ya fululwa ya itwa  
 marurulu. Hu vhidziva vhalala vhadzula-tini.  
 vhaswikelis zwileli who lako nse a kha di  
 tshila vha a pondiwa nga u 'tou miliwa  
 — u vhoftiwa mukulo nga ledede muthu a fa.  
 Vhenevho who vhelewa ha nga u miliwa, vha  
 a vhoftiwa who khotiwa milenzhe na zwanga  
 nga ~~je~~ bopa-vhafu, vha vhewa kha marubulu  
 vha pfi ndi maalo — vhalalo ha khosi.  
 metumbu wa khosi wo rengelawaho mukumbani  
 wo khotiwa u ladza kha mitumbu ya  
 zwileli zwave minwe ya vhewa ngarontha.  
 Fhasi ha marubulu hu itwa dindi la u  
 do elela zwosinaho. Tshileli tshi todako  
 u di tshidza, ndi tahi no ri u vhone uri  
 biso ndi likulu. a zwi tsha divhales, tsha  
 mbo di yo dala kule kha linwe shango,  
 ngauri a huma inwe ndila ya u ponyoka  
 ngayo. Tshileli tshini vha ofha uri tahi  
 do lwa tshi a kengelwa thandoni tshi  
 tindinganya tsha yo vha one maalo.  
 Hu inwe u rumiwa lwendo lwa uya kule  
 na vharine vharé vha do mu tindinganya  
~~ndilani~~ ndilani hu si di vhe muthu zwauri o  
 dzhenafhi. Vhatindinganya vha nga di dorha  
 vha ri "Rime o ri relaxela ndilani ra fhima  
 o vhuja ngeno hayani.  
 Hu do fhela nwaha hu si na a divhaho  
 u dzama ha khosi ila mitumbu i ngomu  
 gwayo. ~~the~~ ndwanari yo namiwaho ngomu  
 na unda. vhatiwa vhone a <sup>vha</sup> vhudzivi uri

khosi yanu yo dzama. Vhadinda vha libga  
 tsikona tshiné vha ri ndi tsikumo. Vhala  
 vharine vha do di vha ngazwo uri mativha  
 oxa. Naho zwo ralo vkhathu vha di ya u  
 luvha na u hwelela milandu yavho ya di  
 hatulwa; hafpi uralo, Ihouhele uri muzede  
 nga a ite nga uri na uri. nga a leise thundu  
 ja muruve. Arali zwö no pfala hotheuri  
 goho mativha oxa, hec a lugiswa duvha  
 la u dzhera khosi vtskwa.

Maphunga a ambaha u ofha lufu.

Dimbanyika, Dyambeni Vele la mben.  
 wa mmbwa dza madali dzhelele mitanga-  
 umani dzata, ene huppi mmbwa yawe  
 yo pfala i tshi huvhela thashani murahu  
 si a mudi bakanzi i tshi huvhela mbila.  
 Khosi o-doba vhura hawe a mbo di  
 -l'isha herenzeri. Mmlawa ya mbo sunzu-  
 vhaba ngomu bakanzi, ene zwenzewo  
 ndi u dzhera-vho. Tombo le' ula  
 munango 'kwati' ha mbo 'tshwamelele'.  
 Vhathe vho dzula vha vhona tshilengo  
 hu sa vhuu muthu. Vha tevhela vha svika  
 fhala bakanzi vha vhona tombo fhedzi  
 li sinaho bako. Vha mona-mona  
 vha si-wane buli, mmbwa ya nga  
 ngomu-ngomu i tshi ri: Ho-o-o-o!  
 Vha doba zwitondo, dzisundo, na dzitsundo  
 dza u kosa munango zye' vhatoto.  
 Vha humela bzani vho tsvhova.  
 Vhavenda vho linga u dzumba lufu  
 nga maano avho. Vhudzuloni ha ur  
 khosi yo dzama kana yofa, vha ri yodghena.

bakoni a tahi tsokela momeva ye ya tsokela mbila,  
tombi la mu tibela ngomu.

### It, dzhena vhuhozi.

Hu rambiwa tsikona tsha tsikumo tahi  
lilaho vhusiku na masiari. Hu khidziwa  
mariosor na magota na vhatshu vhothe  
iushaka lwa mwanda lu kushangana  
pfaincri ya mwanda yo valivaho.

Tanzhe la Dyankhen mundalamo a sendela  
munangoni wa pamo e na fuluphelo  
la uwi u do vula ila ngwena — vothi.  
U isa tsanda tshawe a ri: ndi une  
mundalamo, phando la luhimba,  
ndi ri, 'vulea! Ha ri 'du'. Vhatshu vha  
thoma u lavelesa. A farelela ngwena  
nga zwanda zwihili a singalala  
na khopheni e 'gagaga', zveri, kweta'  
tsitiko tsan. A livhalivha ngei na  
ngei, vhatshu vha lavelesa bhasi.

nga lwa vheraru a farelela ngwena  
a tika na nga thoho e 'tsetsese', zveri  
ri vhatoto; elewa zwa kale nandi, u  
phando la luhimba'. O rhona zwauri  
O kundwa u vula a sendela nga  
tshamurah a di-tika nga  
mutketo ~~—~~ ótsowuka mitodzi i  
tsi tsenga-tsenga.

Ha sendela Masindi wa  
Nyamasindi uyer musekene wa  
u vuda, a farelela ngwena nga  
tsanda tshawe a kha di ri ndi  
une Masindi, ndiri vulea, ngwena  
ndi u milo di ri: 'Bororo'! e ngomu.

e 'khithi'. Mifhululu ye wo-o-o-o! oxipala-phala, dzinanga na ngomalelungunde ya lidza. Ha vha na u pemella hukulu. Zwikeguler zwa di-ludza vhavhili vha sera! Zwikalaha zwitshi pfa ngomalelungunde zwo u tharamuna zwa mbo di phina. Ishikona vandani tshi ton'uhilima.

Khathiki fredzi marevho o no mbo adzwa. Vhalidzi vha tsikona zwo tumha phasi u vhona zwidaho. Bu swika zogo lo kutelaho vhathu chararu vho khuru melaho ~~zifhatu~~ na mirehili nga masila na madavhuha, vha dzudza kha maalo a marevho.

Khatimurene e' lila dawhuka e li 'fukui' a ri pfumo lo vhuela khudoni yalo. Reine ri vhona benefha he pfumo ya vhukosi ya tendela. Ndi unoju Kasindi ndi ene Ishowele vanu. Vho lelwaho na vha milandu na zwisiwana vhe cle benefha. A hanedzako zwo itwaho i ga zpamo ya vhukosi nga a mbo amba zwiso ri pferho.

Mifhululu ye' wo-o-o-o!

Mukasiri we i-i-i-i-i!

Ishikona tsha dovha tsha vukeka. Shala kta marevho ndi ene khosi intshwa Kasindi, ndumi, na khadzi. Khosi ha ambe tshithi ngauri ndi muteti. Dzi kholomo dzi thavhiwa dza viiva dzinama dza bikiwa dza koohelwa vhathu nga vhahulwane cho fariso muvhuso wa mudi na shango.

Ha nga fratuli tsithira nga ethi, u do  
 larkura na u thetshelesa vhenewho, hu  
 ndeana ila mushumo wayo u edane  
 uri i thuthiwe ala marambo a putive  
 nga shevho la tiboho inwe hafu yo  
 thakwaho. Thala dindini hu do sala  
 marambo a zileli zue zwa itamaalo.  
 ha remiwa davhi la mubrumela,  
 la muumo la simiwa ngomu dindini  
 le velo, ha kona u fukedza nga mawu,  
 ha tshtelwa mutsheto. Marambo a khosi  
 a iswa Ishiendeulu, — tshiphoni, —  
 dakani. Zwiphoni ndi zwaloni. ndi hune  
 ha ladzwa vhafru hone. ndi hone hune  
 vha tshulela therhula dzavho vha  
 tshi shuma na rianga ya thangas.  
 Zwila marambo a sa athu u iswa  
 Ishiendeelu (ndi shikalanga) u enda = ndi  
 u tshimbia. hulu kana ulu = ndi uru  
 lubulu kana tshotho. Zwino-ha, nga  
 Ishivenda ndi uru. "Vhingo-tshotho."

### Mutupo wa ha Bele.

Bele ndi uru phele. Zwino phele i a  
 silinga, i a tshwa u fana na  
 phunguhwe. Iya mukololo a vha  
 o dowela uru phedza dzi tshi orowa  
 a pioingedza i inwe kholomo a tshi  
 farisana na vhamwe vha todako u la  
 nama. Nafungo awe s vhuza a pfala  
 musanda, vha si khunwha uyu  
 iwana & u khon phedza thakha.  
 Hu tshi pfi kholomo dzi khon 'ton  
 kundelelwu mukotonu, ndi ene ane'.

a piringedza awisela phasi ha kona u  
rumiwa muthu wa u amba uoi kholomo

yo kundelelwa. Khosi ha nga funa u zai  
ita mafhunzo, o khindula fleszi a ri  
idi 'Bele la Nambo'. Ndi uri ndi phelé  
ya khosi. O ladza mafhunzo nga ndila  
yeneyo na ho o zwiridvia zwaurimukololo  
o silinga. ~~Edu hore kha nndu qu shashaka  
mukololo wo ubigwafu upukupahal layni  
ja nndu, zodi ho bawo bawo.~~

Idi' nndu ya vhuwhili ya di kundisaho  
vhukosi.

### Masindi

Masindi iewana wa Vele la mbeu o vhusa  
tshifhinga tshipuphi. Ene o di vhusa  
nga ndila ya vhudi o pfana na vhabulwe  
na magota a shango lothe la Venda.

A ho ngo vha na dzinndwa misini yawe  
o vhusa vhatnu nga kuvhusele kwa  
khotsiawe. Ndi zwone zue na vhatnu  
vhave vha mu funa-vho. Ene a  
dovha a tika Ozata wa phatiwa  
wa naka. Mtshezo ya vusuluswa  
ie. ha phili meua, mikoto yamsielwa  
ya dsula i sina hu soleaho.

Milayo ya mudi na ya thondoni  
a i pfumbisa. Vha milandu vha dako  
vha sengelwa vha latulelwa sa zue  
khotsiawe a ita. Ho phela tshifhinga  
tshipuphi a phisa a dzama, vha  
mu swita nga kuswitele kwa  
mahosigo mu rangako phanda  
Zhiendenlu. Done inmeawe o vha e  
musaadgi o bwalo seli ha Vhembe a tshi  
lyanasiindi.

(20)

### Ishisevhe.

Tshe ka wa nya - tshirevhe - tshe mukuteli -  
 tshe no konwa - nga - vha - na mikutu uzelele  
 mikondeni - mitangaumani, ndi one atwhelele  
 Masindi vherhosini. nduni yavwe ndi

Rasithun Ramabulana ane' vha ri:  
 mpozi ndi a wedzawedza ndi mudzadze -  
 wa - malolo - mavhi. ndi nwana wa Masindi,  
 na Ishivhasa we a vha melisa wa pbedza  
~~vga~~ na Tshilala menye wathondo Ozata.

Muvhoso wa tshirevhe a wo, takalelwa  
 vga nnder ya Rasithun raho e Ishivhasa.  
 Shee vhubosi ha vhubiwa vhene vho  
 hi u tawa vha di - dzulala midini  
 yavho, zva misanda vha vho ton  
 pfa vga u ambelwa. Na khotsimunene  
 mufari wa ngoma lungunde vho vha  
 vha tshe vho vhubela vga.

Mato arho o dzula a tshe sedzesi  
 na zinda devha na musi une'  
~~vhe~~ vga sumbedza thalukanyo  
 yavho. Rasithun o dzula Shirubeleni  
 Ishivhasa a dzula Tshirime, Tshilala  
 Lunguda Ozata seli ha mulambo wa  
 gadabi vhubva devha kha tshikwara.

Ishisevhe a dzama a lugiswa  
 vga kuitele kwa mahosi.

Lushaka lwa Ozata

Dyambien, Simbanyike, Vele.

Mundalamo na Bole na Masindi

Ishisevhe na Rasithun na Ishivhasa  
 na Tshilala.

Mwihuso wa Vanda u fhandaka na miraru.

Kotsimunene a kha di lwa u dzama zwi sa atbu u divhiwa nga vhatbu zwawri uri mativha o xa, lusekhedzi lwa vha lu tahi thoma u swikela ndevheni dza rho dzulaha vha tuvhesa nga dora la u lwa. Kotsimunene a kha di elekanya kulugisele kwa u vhumba khosi ntshwa, vhanwe vhatbu vha thoma u da uima Kotsimunene khopheni.

A tshi rha phindula nga uru "Nne ndi  
Gwoho - ya - ndoo, yo - salaho - mewoni.

Ha u amba inga vhutungu ngauri o džile  
a tshi z'hona u felwa. U thoma nga  
lufu lwa Simbanyakka u swika nga  
lwa Z'hiserhe. Muthu we a tshinya zithu  
ndi Kewharululane we a amba nga  
tshimbewha ari: ndi - Shoho - ya - ndou  
ye - sala - muvoni, u a zwifha u fura  
u - diita khosi. Itali o no di di - longa  
u vha khosi. Ni ri ndi kuamblele - de!

marine maphango vha ri hambo  
dai tahilombe taho reuniwa uru tshi  
tshina vha chone arali ngoho khosi  
yo dzama. Tsha da khoroi taha  
thoma u imba na u tshina, vha tshi  
pandela ndi hene vharumi vha tshi  
ri: Zwi a vhonadga zwino, gwi a di sumbe-  
dza uru matioka oxa.

ndi hone ene khotsimunene a  
tshi whidza Tshilala na Ramugondo a ri  
tewan'i na iwana Ragawheli ni ye  
ha Kekana ~~ni do uhuza ni~~  
~~shorale ndi hone ndi hone so~~  
Hona mushonga wa u vunda Rasithun

na Tshimba ngauri thangu dgi kha u fara  
 bensho. Tshimbevha tsha mukoma wa  
 mudi tsha Khuvhululane na tsone tsaki  
 kha u shuma-vho. Rasithu na Tshimba  
 vha a romba mombi yasuri vha mbo di  
 dia mudi wa Ngata Ragavheli nwana wa  
 Tshisekhe a si dzheniswe vhuhosini ha  
 u vhusa rine vha malofha a vhuosi.

Ramugondo, Ragavheli na muhulwane  
 wa vho Tshilala na mulenba, vha dzama  
 lwendoni lwa a ya ha Kekana, vha  
 dzula nga nnda ha mudi, vha sumu  
 mulenba uwi a vha amba a vha  
 swikise musanda. Mulenba a ralo  
 a vha amba. Kekana na vhathe  
 vhave vha akhamala vha kamka  
 na u vhudgesa uwi vho dela mini  
 mahosi ayo ngeno. Ene ari arali na  
~~mmpha~~ kholomo ndi nga ni sevhela  
 zwino vha toda. Vha ri kholomo i  
 hene. ndi hene a tshi ri: ~~the~~ Gavha  
 mahosi vho da ngeno ngauri Tshisekhe  
 o dzama zwino thangu dgo vha vhudza  
 uwi vha de ngeno vha vhulake. Iwe khosi  
 ya ngeno ha Kekana u vhe mushonga.  
 wa u kundaledza vho Rasithu na Tshimba  
 vha sa takaleli Ragavheli nwana wane.

Idi hene Kekana a tshi vhudza vhathe  
 vhave tshimbevha hetshi. A laedga ui  
 vhaeni vho vha mahosi vha alelwe  
 maalo a marevho khoren'i hune' a do  
 reshana navho zwakhudi. Murenba o

21  
 vha-ano di vha vhudga uri Ragavheli ndi u  
~~fhisasa~~ ura uri ndi na ene a fuka ngavho  
 ngani. Vha takuswa, vha dzudzwa zwavhudi  
 kha maalo vha ~~vhe a fhasi~~ inafumo avho.

Zwenegos nga ndaelo ya khosi Kekana na  
 ene mune vha mbo: "Rihala ang balei bao!  
 Rengani vhaloi avha!"

Ragavheli a rungwa a lala fhasi na  
 nthi. Ramugondo a rungwa nga pfumo  
 kha shada a shavha.

ndi hone a tshi di khoda a ri: "Ke  
 phukwana' ditshaba, ke ~~ngwana~~<sup>mmuya</sup>  
 le-nthi-maxetleng". A ri ndi phungo ya  
 zwitsavha, ndi iwana o vhuyaho na  
 nthi kha shada.

Tshilala a di khoda-who a ri: "Ndi  
 nne-Tshatinya-tinyane-tshinoni-tsho  
 tinya-vhelimbo, Nzhelile, ke mphaphuli-  
 a-ra-letsoko-la-mothu, ngauzi o phaphule  
 tsanda tsha muthu tsha wa fhasi la  
 Kekana. Ndi hone u vhumbaa ha dzina la  
 mphaphuli kana mphaphuli-a-vhathu. Hone  
 a who ngs tsha vhuelala Nzhelile. who vhuya  
 nga la seli ha Luuavhu vha dzula  
 Tsritavhani tsha Tshitomboni. Ndi henetho  
 hund na ziriso vha ha mphaphuli vha  
 pembela vhukona hone musi ho dghena  
 khosi zintshwa kha bushaka lwaho.

### It dghenwa na Dzata.

Ha ri musi Tshilala, na Ragavheli, na  
 Ramugondo, who ya u toda mushonga  
 ha Kekana, khotsimurene mu fari wa  
 ngomailungunde a sekhwa uri ni no  
 kona zwa-kale, nombi yo ramba shango

lo tshela muridili, a hu pheli maduwaka  
maratu. Ndi hone mudi u tshi mba  
ritheo wothe. Ha wanala uzi ~~khwina~~  
ndi u tutshela mudi, na hone vhusiku,  
ngauri masiari vha nga do vholiwa.

Duvha la kovhela, ha ri vhusiku  
ha tsilata - ndilo, thundu ya longa  
lwendoni ya wela mulambo wa dzhelele  
ya livha vhusikovhela, ya da ya toka  
zvitavhami zwi no pfi zwashumba.

Dzata monde i tshi dzheni, ya wana  
mudi ~~wa~~ ~~borelele~~ borelele, we tec  
duni, hu ~~sina~~ na muthei na mutshiki  
na mmhwa zwayo i siho.

Vha vula dziffams dzotha, na thondwana  
ya musanda vha tshi phima uzi  
ngomailungunde yo sala. Vha si i  
wane. Vha londa vha swika zwashumba  
vha wana gwala lo phirela phanda.

Vha londa vha ya vha ~~wana~~ wana Mula-  
mbeza, ndi musi vha tshimbilo vilingo  
dzwa, ufa mukalaka milisa. Hone!  
ngomailungunde a vha ngo i wana.

vha toda hathe na madini, vha si  
wane tshithu. Vha vhuja vha toda  
mulambo wa dzhelele na hone a vha  
ngo wana ngomailungunde ngauri yo  
vha i siho. Ndi hone u thomea ha  
mishuso miraru, ~~za~~ Rasithum ho ngo

tenda uzi hu nga vhusi ndu ya

Ragaveli naho e Lshivasa, kana  
Lhilala. Vha vha vha u vhangisana.

Rasithum Ramabulana a ri: Lshivasa ndi  
Randwana-i-khoroni, ndi mulisa wa

21

kholome fhedzi. Lshishasa a ri: Rosithum ndi  
 mukasi fhedzi. Ishilala vhe ri: ndi Nekunguda  
 no mune wa thondo fhedzi. ndi zwone kha  
 vhatnu avha vhararu, a vho <sup>ngoy</sup>pana.  
 Vho dgula nga u diana na u vhalahana.

Vhatnu vha tehi vhone zwenezwa, vha vho  
 zui amba sa murero vha ri "Shango a li  
 lali ngauri Thoho - ya - ndou o tuma  
 na ngomailengunde yave". ngarhe a tshi  
 shuya uri shango li dovele li lale".  
 Vha amba ngauralo ngauri a vha divhi  
 uru o lovhiswa na gogo lothe le a shovha  
 nalo. [Vhalala u ~~ngoma~~ ha Dimbanyika]  
 [Umppi o dyhena hakoni tombo la valea]

### Mirole ya vhatnu.

1. Mahukus.
2. Manngwe.
3. Manala.
4. Mauvha.
5. Malulana.
6. Madali.
7. Marundela.
8. Mazulu.
9. Marhegwa.
10. Ngoma-khosi.
11. Lakata.
12. Danakulie.

- (20)
1. Rasiitshwa ndi Ramabulana. Ndi ene i hikamuroho-fhesuwa, medgadge-wa malala-mashin, o dzula Tshirululuni. Hune i pfi mpopfu ndi a wedga-wedza. O ya a dzula ha Shikhovhokhovho kha mabeisi a bushisa vhatshu e benefis a bissa dzimombi dya u dia manwe mahosi. Ndi hone he dzina laive la thoma u hulela na u ofhisia. A dorha a ppana na Mabeisi-a tanga Ramasho a shulawa. Ene Rasiitshwa a dzula Tshirululuni Shavhami ya lunguzi. Nga vhuza o kudanya na vhatshu-vhatshena, vha mu dzhenela a shasho Nkwe-khulu. Ho fhele tsifhinga a vhuza nga u ppana hafhi na vhatshu-vhatshena a dzula Vuvha he a dzama hone Vuvha.
  2. Ha dzhena iwana wave Ravele. Ene a dzula Tshirululuni nga u ppana na vhatshu-vhatshena. Nga a litana na-vho o pandelwa a shashela henengi Ngwekhulu sa khotsiawo a vhuza a dzama hone Vuvha.
  3. Ha dzhena Darhana iwana wave. ~~esa shasho makhado wa undu ya~~ vhuwili we mmeawe a bva munyedzi a ppana na vhanua shanzhi vha ri: wi ruba si do ima na iwl ra pandela Darhana ngauri ene u funa vhasadzi. Zins ngauri malumeawo vha munyedzi ndi. Vhasuthu vha u suba,

a mbo di zwi longa mleluni a dzena  
ndilani a ya mulani — murenduni.  
Vha murendu vho ri u mu vhonza vha  
zwi takakela, vho vhanise vho timatima  
na u ofha ui khamusi vha nga qitela  
khambo ya u diwa.

### 1. Nakhado u dia Davhana.

Nakhado a ramba mmbi yawe ya vhalo  
vhanna vhe vha mu tschutshudza u  
ya murenduni ya tanga Davhana e  
Nurha. A tohi kondela ngomu vha  
ramia na Ishivhase Ligegise muduhulu  
wa Luonde. Ene o da na mmbi yawe  
vha govhela mudi. Ndi hene Davhana  
a tohi taha a bva a tsa a fhira  
mngwekhulu a swika Madzimbaionbe  
ndi henevho he a veniwa nga  
Mphaphuli Rainvedzi a tohi tho  
ri ndi khwine u tsa Vhutonga  
u yodzula hene. Mphaphuli Rainvedzi  
a si tende a mu kwengaledza a  
vhuya nae a mu dzudza mukuyuni  
wa ha Zhilambwha tsini tsini na  
musanda wa Mbilwi a mu vhabhalela  
zwohudi a mu nea ziliva na  
zwothe zve a fanela u neva zwo  
fanelalo muthu mukulu.

Davhana o dzula hene minwaha  
mivhili a tohi vhabhalela nga  
Mphaphuli.

Ngavhuya mphaphuli a  
mu humbela kha vhatuv-vhatshena

ha Albasini jisowa (jaq) tini ha  
thawha ya leonde. Darhana a phata  
heneffo tini ha Albasini jaq. makhado  
a romba mahlipha ya da ya dia vhusika  
ha vhusika vhathe vhangi vha makhado  
ndi hene vha tshi-komela hayani harsha

Darhana a ya a dgula Luwhola  
a vhusa la thungo ya Fshiphembe  
Vari, madzimba nombi. Tshihulana,  
magoro na lothe u taa na mutambho wa  
tavha na Luwhola. O vhusa na svika  
a tshi dzama e Luwhola.

Vhava vhave ndi:

1. Masindzi

2. Nesengani

3. Mvogathangwa

Vhenevha vho vhangisana, ha dghenwa  
nga Nesengani we a vha a tshiffena  
na vhathe vhathe nai

Nipha vhuboi ha mbo di dghenwa  
ngomakhado. Thudugwane-ya-mudgi  
Thudugwane-sinaxo-vhukwaho-la-muthu  
la gi-dahuler la ha matubwa.  
makhaswa menna'a makwapeng.

" Ndi phindulo ya tshisuthwa no  
phi: " Thutukwane ea mofa, tshutu  
e sinaxo bofukwabo le-motho ke  
thoxolo la xa miathapa, makhaswa  
munna a makwapeng".

ndi murole u khadiwalo u mo  
amba vhubulu ho fanelaho  
makhado e ege o salaho e mune  
wa mudi. one muduhulu wa  
ha matumba. Mukorwana ndi

21

tohithe toha u nengisa vhatongani.

"makhado ndi ene mleha - ya - sevula  
dineve djina ndi Zhibewheda.

~~Wimakhado a thala khelomo  
dzor vhathe okatsona Varir~~

Makhado rambas a thala khelomo aha ya  
tha thala khelomo dzor vhathe okatsona  
ukar thala dzinwa. A khelomo u khar  
lukha. ~~Thala khelomo dzinwa ayo a tshin  
swika fesana.~~

#### \* Undwa dga Makhado.

1. Makhado a rambas mambi ya dia  
Thulandzi a tshi dia makhadzi wa ha  
Ishivhasa a no pfi Nyatema. A thulea  
shango lenelo la who luwba ene.  
Nyatema ndi ene a lelaha Ligegise a  
tshie mukololo a vhewa hone nga khotai-  
awe Ramarumo magwiba-mmeli. Makhadzi  
Nyatema a who luwba Makhado. Ndi hone  
Ishivhasa a si tsha pfana na Makhado. A  
rola na khaladziswe we a who e musadzi  
wa makhado a who dzewa nga munna a  
no pfi Dzegere.

#### 2. Makhado u dia Lambani.

2. Makhado a dovha a rambas inwe mambi  
ya dia ha Lambani kha shango la  
Mphaphuli. A thulea khelomo nqhi.  
Ndi hone vha ~~la~~ ha Lambani vha tshi  
vha tevhela vha vha khakhedza vha  
vhubuya vhathe vhanzhi vha thubulula  
djila khelomo, ha tuwa vha si vhanzhi.

21

Makhado ha ngo toha dovh a dia Lhishaa  
naho ~~mpaphuli~~:

3. Makhado u dia vhathe vhathe na Vari.

Makhado a ramba monlei ya thubea kholomo  
dza vhathe vhathe a tawa nadzo a  
hena na u vha luvha. A ri vha mu roleta  
shango lawe vha nanga hene vha tama.

It da ha Mangesimani Fort Edward.

Vha marosivhagi (Rosie-batje) vha swika  
Fort Edward vha da ha Mpaphuli appana  
navhe vho phata mishasha ha Ralushai  
tini na fannba ya zwino. Rambuda a  
da hene u vha luvha. Vha thelelwa 10/-  
munna. Vha tusa ya vha iona Maungani  
Beuster mission, he Lhishase a da a vha  
luvha. Shelede yotha ya newa Jameson.

Ha ri mudi Mangesimani vho tewa  
ha da vha ha Joubert. Vhone vha ri Ndi  
mini ni tshi rea mali mangesimani?  
Vha dovh a vhathe vha brisiswa 10/-  
munna ya pfi i kuvhanyive kha mahosi.  
yo dala khosi i rumele khavho £100.

Vhai ri: Mangesimani o kundwa Mooi River,  
a vha toha do da ni luvha rine. Iva  
ima ngauralo. Makhado a dzama.

Hu pfi o shumisa mushonga wa vhathe  
vhathe na nge a pfa a sa takali; zwino  
a si u shumisa nga ndaelo yo inwalaho  
a fhirisesa. Mushonga uyo wa mu  
vhaisa wa fhelisa vhathe lawe. Nwana  
wawo Mshephur & vha khosi.

Maphungo maiwe a Makhado. 1412

Ha t̄ri nga tehiwe tehfinga nduna  
dza Makhado dza ya vhu kalanga he dza  
pfa uru hu na nanga i no ri u fhonda  
muthu gulu dza mu khuvha. Nangoho  
Lidzwa vho na vhaiwe vha ya kha nanga  
yenyo i na mishong<sup>a</sup> na zwifhiwa zve  
vha newa nga khosi yavho Makhado.  
Musu vho swika, ndi hone maine a t̄hi  
edekanyela phambla dzawe a vha laya  
maitelo a dzo. Ari: no swika hayani  
hu fhondiwa musadzi wa lusheka lwa  
khosi vhu kuma, wa malofha mathihi  
ngae.

Vha onesana na nanga yavho vha dghena  
lwendoni lwa u vhu ya hayani. Vho swika,  
la vawa lo t̄sha le 'tha' 'tha' 'tha'. Vhatu  
vho ten 'phaa' u vhona, na u pfa zwo  
vhu yaho na vhadali. Vha hanelela  
khosi Makhado vha ri: "Ri lva kha  
maine vhu kuma, na zwino phambla  
dzawe ndi dzenedzi. Ha pfi: Ha fhondiwe<sup>b</sup>  
musadzi wa lusheka lwa khosi, wa malofha  
a khosi vhu kuma; hu edziswe ngae.

Hone musi hu t̄hi elekanyiwa,  
ha wanala ui musadzi a re lusheka  
na khosi ndi khaladzi a kuthoiwana  
niwana wa Matumbe. Musadzi wa u  
dzula zwavhudi muteswaker. Wa thaha  
ndappa, wa mat<sup>c</sup> a ndalama, uyu  
mula pfa. O di tamaho nga masenga  
na tsotslwane na phale ya namana  
na dikul<sup>d</sup> lawe. A newa phambla

a di-fhonda ngayo, tsifhungeni tsha  
mucadzi, a quadama a sa tshenuwi.  
tsithiwa.

Lidzwawho a fhonda gulu a tatela  
tshithunya a nea khosi u ri a thentse  
ruyo makhadzi. Khosi a lawhelesa mbili  
ya timatima, Vha ri ritha, ~~i do khwaha~~  
~~si a giri dikhao~~, gulu i do khwaha.

Ndi one maitele a phambha yera  
vhuya a mayo.

Ndi hene khosi Makhado a tshi sumba  
tshithunya a ritha luthathi tshithunya  
tshe 'thuni'. u la makhadzi e phasi e  
'hwiri' malofha a imela untha.

A mbo di fa. Khosi nga mbiti a  
di-fanga a (lala) foma thondwanani  
u swika mbili i tshi dovha ya  
phola a di-khathisa. Avho vhone  
who di dovha vha wana ndila ya  
u ponyoka engayo. Hay a mefungeno  
a si lungano; ndi o iteaho.

21

4. Mphaphlu

Musi Mphaphlu o dzhena vhukhosini a dia Sinthumule khotimunene ha Manavhela, ha vhulawa vhathe vhanghi vha henefho.

Sinthumule a ya a dzula tini na Mr. Gill he a vheva nga vhathe vhatshena.

Mphaphlu a tohi vhona u ri vhathe vhatshena vha vhavhalala Sinthumule a simesa u vha vhenga.

Mr. Wolmarans kana Wolmaritz a ruma pholisa kha Mphaphuli uri a reme muthu ane a mu fulufhela a de Tswane'. Mphaphuli a ruma nduna yawe Mbidi ané a ppi Nyamita. O'swika Tswane' a sumbedzwa zwithunya zwanzhi na dziganunu.

a vhudziswa ha ppi: "Mphaphlu u do zoi kona naa? U do lwa na zvenezvi naa?"

Nyamita a fhiordula a ri izwi ndizikhulu ha nga do zoi kona na zwone ndi zwithunya zwa Germany. A tohi takwa Tswane a da a dzhena ha Mphaphlu a ri: "nne ndo vhona nga mató, tohi se khwine ndi u luvha. ndo vhona zwithunya zwanzhi na maganunu. Degwo zwithu zwa swika fhano shango li do sukalea. Kha vha tende u luvha. Thanna vho dzula vandani vha tohi nwa halwa, vha la nama vha ri: Iwe u a ofha, na hone a u koni u lwa wo kalaha, na hone wo luvha Mphaphuli wa kale wo lessa nama.

Mbidi a lva a tuwa a lala ndilani a vuwa a dzhena khosini yawe ha Mphaphuli a mu hanelela zve a zwi vhona na zve Mphaphlu a min ita.

Si si kule vha swika Vari Forte Edward.  
 Mbidzi a dorha a vhidzwa a ga hane.  
 A dorha a vhidzwa alamafumo a  
 nindwa zwithunya. Ene o'vhuza a di-  
 hanilela khosi yawe na uvi a si dghene  
 kha maphungo a Mphephu. a di imle  
 kule. Mpaphuli a vhidzwa Rambuda uvi  
 a imle kule na ha Tshivhase.

Ndi hene vha tahi amba na C. Beuster uvi  
 a iwale leuwalo lwa uvi a huna a no  
 imra na Mphephu. Tshivhase uvi imra na  
 Mpaphuli na Rambuda.

Mbidzi a isa leuwalo ulwo Fort Edward  
 ha Piet Joubert. Vhanna vha ha Tshivhase  
 vha shasha kha

vha Khwora vha ri: Rissé a rifeli u  
 tonda inga hu ye iwe Mbidzi. Ene a  
 tsimbiila a dghena Fort Edward. a vha  
 ne leuwalo vho vhalo vha takala. Vha  
 ri Tshivhase uvi ndi do kudziva tshisikuni  
 vha tshi shasha ngauri a koni u shasha.  
 u a luvha. Piet Joubert a da na mmbi  
 ya dgula Luvulana madarha mechili.

A dghena musanda ha Tshivhase he a  
 newa £500 na phulu thamu £150  
 Tshivhase ha pfi a fare Mphephu na  
 Rambuda arali a tshi imra nae; na hene  
 shango a si lawe ndi langa.

Rambuda o mona a da ha Mpaphuli  
 a koni u vhidzwa Nzhelile nga  
 Mbidzi Nyamita a mu swikisa a luvha  
 ndi hene vha tshi i na nga maitele  
 ashu muthu a luvha ha vhubawi.  
 Vha posa zwithunya na maganunu

ha lovha vhatvu vhanghi Nzhelele.

Vhangedza maduwha moraru. Vha sukanya shango. Mbili a ya a rola nelwamondo a mu a luvhisa. Jacobert na marati; kana Surray vha humela Fort Edward. Mphephu o vha o taha o shavela Thukalanga. Vhatvu vha la Mphephu a vho ngo vhuya vha posa.

### Endwanya Marhuru na Mangesimani

Hoe si kale Mangesimani a dhenya Bwane. Marhuru a taha. Vha a tevhele vha swika Belegwane na n swika Tshitandani. Marhuru a taha a tsu Mahebe. Vha mangesimani vha tevhele vha luvhisa vhe vha di kunedzela khavho. Vha tshi huma ndi hone hu tshi fhiswa mudi wa Tshitandani.

Shango la vha la Mangesimani. Mphephu o vhuya nga nnidwa ya Mangesimani. Yo phela Mphephu a vheva Tshirululuni Murray kana Surray a tuwa na nduna dya Mphephu u yo rola vhasadzi vhawo Thukalanga; vha vhuya navho Tshirululuni. Vhafunzi na vhatvu vha vilaela vha Mphephu a siho ndi musi shango lo lala gwino vhasadzi vhasnu vha sukiswa mavu, vha hvala tshaukonda. ~~vhatvu vhatvu~~ Vhafunzi vha ri ndi ene o vhalahisahs mazhevhe na vhatvu vhasnu.

Mangosteen (Kiwano) fruit is delicious and sweet  
and can be eaten raw or cooked. Note that the  
skin is somewhat hairy.

Mbulahiri George

Mbulakani George n'ziri khosi yavu hutanu u  
tura kha Rasithone. Mbulakeni o  
dzhena thikolo Elim. Ene u pjanu na  
maitele a vhatheu vhatshena.

Naho garinwe zwizhi zva vhatshena  
a sa zwi talukangi, hene u na ndikho  
i phiraho ya mabosi a kabe. Ha-dzama  
khotsiawe Mphephu nga 1924, ene a dzema  
vuhosini nga maite lei. a vhatshen vhatshena  
Marhuso wo mu thusa niga maanda nga  
u bwa mugero wa u sheledza maximu  
ngauri ndi shango omelakha li sa  
vihiviri marhela. Vhatshen vha kona  
u ~~tarikho~~ misoko, goro, mirambo na  
zwizhi zwi vha funa u ~~tarika~~.  
Ha almalimisi a fizahlo vhatshen u  
shunisa dzimbeu nga pionelo yadzo.

Hu na zikolo kha shango lawe.  
Zikolo tsaka Berlin tahi re khosoni  
ya mudi wawe, tshi vharhabelwa nga  
Mwihuso. Tshi takedza ha ndi wi khosi  
hei i a tshimbila zivhidzoni zera  
manwe mahosi u funa u brekela  
phanda na maitele maswa'. Utakela  
vhaeni vhothe vharema na vhatshena.  
U à thelesa na u funa u pfa na u  
divha. U à divha vhatshen.

## Tshivhasa.

Rafiswielo, Ishivhasa ndi Ramazemo  
mugwiba-mneli; o bva Nghelele mitanga-  
umanzi, Nghelele mikondeni. Musi ho dzama  
Zhisevhe, Pasithuu Ramabulana we a vha  
nduni ya Zhisevhe ha ngo tsha tenda uru  
Ragasheli a dzhene vhusini. Ovhangwa a  
lwa. Shoho-ya-ndou, we a vha o linda  
mudi ~~ya~~ Ragasheli ~~ya~~ tahee ~~ya~~ ya  
riangani a taha a bva mudini a shashela  
thungo ya vhuksashela a swika kha zvitavha  
zwi no pfi zwashambwa; a wela Mulambwane  
ndi hanephho te vha mu kanganyedzela  
hone.

~~Am a whathiu vhangi nga whathiu vha  
remakanga. mishasha yo tokololva ya wela  
muraha.~~

2. Mbeki ya whuheli ya Tshivhase.

Mdwa ya Tshilala yo dia Lunungwi ya shakulwa. Yo vha i tshi dia Vele Rambuda. Musi yo kundwa, Tshivhase a ramba mmbeki ya dia Ramukumba' Thufuli. Ramukumba' ndi iwana wa Tshilala. Ori u diwa a wetshela Djingahe a dgula Gokolo. He a lusha khotsewe Tshilala. O dgula henehlo u swika mativha a tshi xa. Thufuli he a pandelwa hene ha longwa shikhwokhlo  
nga Tshivhase Ramarumo.

Ishilala.

21

Ishilala ndi iwana wa Tshisevhe. Vha o newa u mushumo wa mndwa — swiro zva mndwani na thondo. Mmea Ishilala ndi vha wa ha Melima. Melima lefela. Musi Ramakulana axbaxdarkerba bzgaobabu na Zhevhezhe vho shandukela Ragavheli, Ishilala o vha o di sala o ima nac.

Tshisevhe o ni u dzama, Ishilala na Ranugondo vha tuwa na mukololo Ragavheli u yo toda mushonga uri a kone u vhuza a tschi longwa vherhosini ha khotciawe. Ho ri vha tahee vho gonya ha Kekana zwira zwa sala zwa dia bzhelele. Vho swieka ha Kekana vha swielwa khoroni he vha ambiwa. Kekana o pfa uri vho da khae a tsheenuwa a vhundziessa tshidelwa, vha vha vha vha munna wa a vha fheletshadza wa mulumba a amba a ri: Orali na ompha tsithu ndi nga ni vhundza zue vha dela.

& Vha ri:ri u fha kholomo. bba ndi hone a tschi avha mahosi vha da u vhalaha iwe uri vha wane mushonga wa u longa Ragavheli vherhosini. Ravhavheli ndi u la muterku khavho. ndi musi khosi bekana a tschi pana na vhatru vhwale uri vha vhalohe vhaeni vho daho. Vha vha alela maalo a marevho khoroni. Vha vha resha. Tone khatyi fhedzi vha vha dzhena nga mafumo ndi nga dzitsanga. Ragavheli a rengwa a fela benefis. Ramugondo a rengwa - kha shada, a shava na pfumo.

A di-khoda ari: ke phukwana litolabe, ke iwana mmuya le nthi "maxetleng".

Tshilala a ri i dala tsiangas, a phapha  
 tsahanda taha muiwe taha uela fhasi.  
 A taki di khoda a ri: "Ndi nre  
 tsatinyo-tinyane, tsatinyo-toko-  
 tinyo-vhulimba nghelela. Ndi Mphaphuli,  
 a Raletsoso-la-motho." Kana Mphaphuli  
 a Raletsoso la motho."

U tuwa ha Kekana vha ima  
 seli ha Luvuvhi Tshitomboni hakhubana.  
 Ndi hone he Nemakanga musi vhosakula  
 Shishase, a ya a amba na tshilala  
 a ri: vhuyanu ngeno, rine ri do vi  
 kustela. Hnufha Ragavheli o no di sala  
 ha Kekana, zwino ningo si kane u imela  
 voda lawe. Na hone arali ni tshi  
 vhuelala Nghelela Ramabulana u do  
 ni vhulaya. Ndi khwiru ni vhuze  
 ngeno kha rine. Tshilala a tenda a  
 da Mbilwane he a dgula tsifhinga  
 tsahmakole mawhili. Nemakanga a ri:  
 ndi khwiru u da Mbilwani hu re  
 tsini. Tshilala a tenda a dovh a  
 amba a ri: Hu ro dinanga mavu  
 matwu, na phedga maphi mukhaha  
 u do mukha musudzungwane. Ndi  
 hone Nemakanga a taki: Phedga nga  
 dgi sale Tshitomboni u ri <sup>avhili</sup> ~~mast~~  
 lwo do tow diswa ngeno.  
 Djinwe phedga dgi ngeno da zwedzo.  
 Nango ho vha tenda u da Mbilwane  
 Mbilwane ha sala mufumakadzi.  
 Hu songo phela tsifhinga nemakanga  
 a dovh a takusela Gadabi he ha  
 vho vha hone musanda wa Mbilwi.

Miluwani ha sala iwana wawe wa tanghe  
Matshiphahula.

I. Mombi ya u thoma ya Tshilala.

ndi hene Tshilala a tahiramba mombi ya  
u dia Vele Rambuda e Lunungwi. Ha ppi  
ya kunda Lunungwi i mles di phirela  
Shipheidi i ~~pabob~~ pfaluse Shishase a vhuwe  
Vhulandzi he a leva hene. Vho swika vha  
tanga mudi wa Lunungwi, hene vha shakuba  
vha shashela murahu ha ~~okusobos~~ vhulaw  
nduna ya Tshilala a no ppi mbonisi.  
Vha vhuya hayani vho kundwa u ita  
zwe vha celwe u zwi ita.

Mufurha wa Tshilala na temakanga.

Mufurha wo korwaho kha tombo wo  
vha wo vhewa pfamoni vho u shela  
nga nungen dza vhulunge vha tehi u  
ra vhe vhabili. Ha xa temakanga  
ndi zoone. Ha xa khosi tshilala temakanga  
u doba dzila nungen ndi dzave u dgi  
vhea thungo dji do lunzhedzwa dza  
vha nthia dza u ambadza vha muta  
waw. Nadindi a mufurha uyo ndi matamu  
na lithili. Karabo Mufurha u hene na  
namusi u kha mutsheto wa Ubidi mudukulu  
wa temakanga. Kha muriwali ndi makhulu  
kukui. Ane' a ya khilwi musanda u do  
u wana hene pho munangoni wa undu  
ya Ubidi. Wa khoroni mufurha na  
zoone wo vha hene, hene ~~wofela~~ wo  
vha wo vhadiwa kha thanda yo  
korwaho wa nadindi a 24. Ilyu wo vha

Shababila lala tohiflungo. Maikisi a ika  
miora ndi. Tahirulubesi Ristiche Ramabulana  
Shipadi, Raluville khorhaia Ramazuno,  
Iveni ndi Tshilala Mphaphuli a sa setsozo-  
la-motho." Minhuse miraku ya mba vhusa  
yene ya misanda. Vhukwela ka vhusa  
Ramabulana, devhala na vhukati ha  
Venda ha vhusa Tshivhase; thulwa-dwaha  
na tshiphembe ha vhusa Mphaphuli.

Vhukhi ha Matshifhahula  
Ho fhetla minwaha Matshifhahula a  
re tangha la Tshilala a bwa dindi vhusiku  
khoroni ya misanda Iveni o da na vhasadzi  
vhave. A fukedza mbudzi nga mavu ha  
sala thoko na dzinanga dzayo. Mbudzi  
yo vha yo fa, dwino vho fhedza u i  
fukedzela nga mavu na sika tshililo.  
Vhasadzi vha Matshifhahula vha lila  
vha si: "Yauwee! Yauwee! Yauwee, nne  
ni dzibaria-fhi? Mazwale washu o lovha  
nne ri tshinyala ri tohi ja-fhi? Mazwale  
washu o dyama!"

Tshilila tshasho Hari vhusiken, vhasadzi  
vha khosi vhe vha pfa tshililo, vha bwa  
vha tohi ri vha tolele vha wana e  
Matshifhahula na vhasadzi vhave.  
Vha pfa na one Matshifhahula a tohi bula  
nga mulomo wave a tohi ri humpha  
ho no kalahiwa, "ni mbo fheenu nni  
nne ndi dzheni-ha". Si tshintsha  
vhalala vhasadzi vha khosi vha humela  
murahu vha vhandalala na mitsheto.  
O fhedza a tuwa, na vhone iha dzheni

dzinduni vha lala. do taha nga matsheloni, vhatshu vha tshi da khoroni vha kanukera vha tehi vhona thoko ya mbudzi ye mutumbu wa fukedzelwa ngomu mavuni. Vhatshu vha ~~ya~~ ton sudzungana. Vha buela khoroni u vhona.

Hone vhasadzi vha musanda vha vhudza Zhipengwe Nyamulalama a-ne-vha-ri - u - laalama - ndi-ha-vha-matongoni, khaldzji a khosi Tshilala u ndi Matshifhahula ~~a~~ ro mu vhona u ni khosi nga a dzame a dzhene ere, vhasadzi vhave vho ita tsibililo vhuiku. Zhipengwe Nyamulalama a vhudza khosi mafhungo a iwana wawe. Khosi a tshi zwi pfa a ri "Mutukana u nthum edzela lufu, vhuhos i ha nga vhu wanis". Vhu do vaniwa nga a songo vhu fenela, Mutshingli. 2 rola lunanga lwa tsitangalo lwé profu a nea Ratsibi. ndi lunanga lue a shuma ngalvo zwirani vha tshee ngei Nzhelile.

### U dzama ha Tshilala.

Matixo o'xa Matshifhahula a mbo di-lunga vhuhos i a tshi pfan a na vhe a tsitshedzana navho. A pandela Madadzhe a remurathu wa zondu ya vhularu. Madadzhe a shavhela ha nmeawe Zhipifi. Matshifhahula a tevhele na mmbi yave a dia Zhipifi. Vha shakulva ha vhalawa vhatshu vhanzhi. Nduna ya Matshifhahula Tshibidamanana a vhalawa Matshifhahula a pfulu kha tahirumbi nga musevhe wa ngovhe, a

shaya; kaya nis Mabenghe. Ndi hone  
yemba wa ita bwindi. Vha tshififi vha  
vha dia dzungake vha vhalaya vhatu  
vhanghi. Vha thuka khola no vjhi dia  
Tshilala o dzonako dia o liva bengeli  
Tshififi. Vha Matshifahula vha  
vhalaya. Shithashanukorwana nduna  
ya Madadzhe.

Ndi hone Matshifahula  
a tahi suma vhadinda vha we un  
vha ye ramba malema (vha basigadi),  
vha da vha swika tshififi. Vha ha  
Madadzhe vha bva vho fara vhalungu  
ha denga vha vhu sumbedza malema  
vha ri: "Ri thuseni ndi iine vha ha  
Loshela mune wachu o dgama. Terina  
Matshifahula a se'mudubulu wa  
vho faniadi vho mphwatalilongo vha  
ha Nashair u funa u di ita khosi, riné  
vhane' ri hone. Vha pana uru vha ite  
thokina abaritordanga likabwabo  
vhangerekhos vha bar Matshifahula  
uri vhangerekhakotia uru vha  
konera itor zintazos  
tshimbevha tsha u vhalaha Matshifahula

Ndi hone vha tahi suma muther ha  
Matshifahula vha ri: wo ri ramba,  
zwino ro da - ha, vhatu vhu nga  
vha bue ri ye tanga Madadzhe. Matshifahula  
a takala nga maanda a ramba vhatu  
vha we u ri vha thusane na malema.

Ndi hone vha tahi sendela Tshififi  
vhe' danga likulu vhe' kerukeri, vha  
ha Matshifahula vha pfi vha imle

vhukati ha denga vha ore tsikioro. musi vho dzhena vhukati a rerelelaho zwiso a ri o no phedza a ri: "hlaleang ba fetseng". Vhala vhathe vha ha Matshiphahula ndi u vilingedzwa vha rungwa ya ton vha mitambu, malofha a ton vha vhugalee-gabe. Ha shavha muthiki we a ponyoka-vho. O noyo a da ha Matshiphahula a ri vhathe vho phela vho vhulawa nga malema. Matshiphahula a tshi zwi pfa a nenga a wela Nutshindudi ~~Ward~~ a welela ha Shishasa.

Malema a rola Madadzhe Schipifi a mu longa iweni u ri a vhe ene khosi. Vha tshi tuwa vha newa thakha nuzhi vha swoga vha tuwa nayo. Siimbo lwa musi we malema vha kumela hayani lu dihiwa nga vhana vhothe vha shango la Venda na musi lu pfi:-

Iwe nkuku-wee!

Zhinoni tsha nkuku,

Kholomo dji a tuwa!

Zhinoni tsha nkuku,

Dji tuwa na vha phis?

Zhinoni tsha nkuku,

Dji tuwa na malema!

Zhinoni tsha nkuku,

Malema madya-vhathe!

Zhinoni tsha nkuku.

Malema o vhelaha vhathe nga tsitshu tsikhulu Mbilwi. ndi hone shango li tshi sala li tshi luvha Madadzhe.

## II. Madadzhe.

Madadzhe o vha oraka takifhatuwa thawé.  
Musi a tshi dzula kha khelunomí vha  
mu khoda vha mu renda zve a vhuza  
a di hangwa. Vhathu vha kha vhatanomí  
vhawé na kha vhapemakadzi vhawé bako  
o mu fanelaho.

Vhawé vha ri "U hove musadzi wa u  
naka. Hoyo ndi ene o fanelaho khosi  
Madadzhe. U Dzananwa ndi iwana  
wa Matumba, munna wawe ndi Netshakhuma  
Madzivhandila. U takee mutuku u na  
iwana muthihi. A tshi pfa vha tshi  
mu tsitshudza, a tendela. A amba  
a ri: "Nye ndi wa ha thewhela. Netshakhuma  
ndi mudau. Uyo musadzi ri nga si  
mu dzhibie naa? Vha phindula vha ri:  
nga ri ye ri vhuze nae matshelo.

Tshashua khwali dzitshi  
lila vha vuva vhatando na ene  
Madadzhe vha dzhena ndilani ya u  
ya Dzananwa. Vha swika nangoho  
benefho Dzananwa. Vha newa mahalwa  
na zwiliwa. Netshakhuma o vha disela  
halwa na zwiliwa a sa dishi tshikekue  
tsho revalo kha musadzi wave.

Vha ri: musadzi uyu nga a farele  
khosi lusika na zwiliwa.

Ha pofiri a tuva na iwe za hana a  
ri: humpha e na munna waw?  
A komletschedza u famisa khosi a  
tenda. A dorha a ri: nga vha tuwe  
u do tevhela nga linwe duvha.

vhasadzana vha tshee vho dgula na uhaeni, a mona maduluni o no rola tshipida tsha mukoloni wa Ratsibi'. A di-wisela phasi a mbalumbuwa a bo na mabiko a tashya mukosi a ri: na mmbuela! na mmbuela! Musadzi wase a gidiema a ya phala munangoni a losha a ri ndi mini vha sa bvi vha vhona zwini vhamusanda vha ita!

Vha tshe buela phala, ene a ri: naa izvi, tshee nda tashya mukosi ndo mu fara! O mponyoka o shavha. Phala vhadinda vha tshe vhona matope na maliko ora tshipida tsha mukoloni we Ratsibi vha phima uru zwi ambiwako ndi zwone. Ndi hene vha tshe tuwe na tshipida a yo sunbedza Ramarams e Phiphidi. Ofpa zve vhadinda vha amba a vhona na tshipida a vhona zwi zwone.

Tshipida vodi tshiligane.

A amba a ri: "Tshi do vha isala nge mutshingalo, tshi do enda tsho hswala dikulu la musadzi watsho."

Nga tshifunga itshe Rankura o vha e Shauhu. Ratsibi a shavela Thudimbili vha lima a se athu u kaniwe vha pfala. Vha shavela ~~Rakha~~ vha tshi ri vha ya Mbwenda, vha tshi da tshakhewalzi ngauri ho vha hu tshifunga tshi mukumbili, uha humbelia madi, vha tshi vana xavetlani cima khorsni henefho. Ene a ri: xavetlani hanyani ni yo nua mukumbili tshi mu dicta qereki ndi iuerna uru Kemarumi, vha kwetedzana u ri vha songo mu ponyokisa, ndi

Kone vha tahi dghena hayani. Khali ya mukumbi ya ukwera, ya umelwa makungo. Twins vha thona u mimi vhatangana, vha dovha vhe mukulu wa ukwihili; Ha tahi dovhelola wa ukwera, zvenzvile lavelani a tahi kha u nwa, Ratsibi e kha. Hus hore e 'sinye' u la a mbo kutawi kwe a vha o kwahatedza e ku thwaa e 'phudzi' kha miliu vhatatu vha tshi' bikiidi u vhatua, Ratsibi a ri ndi ure Ratsibi uwana wa Lshilala thina mafungo na uho inwi. Namusi ndo bwa mushonga. Ulo vhabekashengenilaaga vhabekashengenilaaga bana uva hardhaanidalo. Thi vhalai inwi uhalunda vhangam.

Motishore entebisembabuha la mabon wa tshikishores a dyula benefho Lshakhundzi ha vhibua mothele manzhi. Shango lothe lo vha lo dghenwa nga ndala. na hene shango lothe la Mbilvi li zwandani zya Ramarumo o vhe a gqomo magota iwe hothe-hothe. Iueni musanda by tshi vhusa mufumakadzi wa <sup>Lukengo Nub. 1.05</sup> Ramarumo. Ramarumo na Meluwani a tshi luvha nga ethe shiphidi: Mufumakadzi uyo ndi lla la zwanda Khaladzi a Nadadzhe u la we a sala Dzanana. Vhaiive vha kololo vho longwa ho u vhusa shango la Mbilvi ha Dzama Nadatzhe ndi:-

Ues ha athame a vhusa Tshikweta.

Isigoro a vhusa Mbale.

Kalinala a vhusa Makonde.

Mammbi a vhusa Shipwarapwara.

Hus havelo wa Vhangoni.

Misini ya Ravele a tshi' dzhena tsirululani,  
Luvhangomukhe Ramarumo, a tshi' uhusa  
mukumbani. Rakibi a tshi' uhusa Iveni  
ha svika mmbi ya Vhangoni ya swi ka  
vhesiku tsififi uha fara munive musadzi'  
a no ppi' diwampalo vha ri: "si khombise  
umzini we nkosi." A da a vha sumbedza  
Nakanga. Vha dzula tsevohlo vha luvhisa  
vhathu vhe tsevpho. Vha thawha kholons  
dzaphathu vha tshi la. Vha dzula vha  
ita tsiphenga vha tshi mona na shango.  
Na hozi a tsihela dzithashani vha  
didzumba.

Baringa tsinwe tsiphenga ha mboqika  
mmbi ya maswazi ya dia vhalala

Vhangoni. Vhangoni vha shakula  
maswazi vha vha pandamedza vha  
si tsha huma ha mbo vha u ya  
ts hotho Venda la dohla la lala.

Nakhado a tshi' uhusa tsirululani  
Mukhese a tshi' uhusa Mukumbani,  
Rakibi a tshi' uhusa Iveni, ha  
mbo ri Mukhese khosi ya ha  
Tshihasa a dia Rakibi, a okulaha  
muthu muthiki wa munna Maniini.  
Rakibi a tshi' zeri pfa a ri Onoya  
muthu uga a ppi: Mutsimba-wa-toke.  
Onoya o faho ndi mu ira lenelo.

Rakibi a rumu tsikholi kha  
Vhangoni vha ha Manukuse. Vha  
da ~~xi~~ mmbi khulu ya gorhaishani

ndi bnepho hu re na Gambia ga Mukuru  
 zweta! Vha swikia a si mukuru  
 Rakabi a ri: gonyau maito vha  
 sumbedze Shiphidi. Vha mu vanu  
 Mukuru ~~vanu~~ Luvhengu vha mu fara -  
 vha vhlaha vhatu phedzi. Ene a  
 vha na muthu a mu lindako.

Vhatukhudza shango, vha tohi  
 thula kholomo u swika na ngei  
 Vhukalanga. Vha dorha vha humela  
 Shiphidi he vha phata mushasha  
 hene. Muthu a tohi swika Shiphidi hu na  
 phala hund ~~vanu~~ he 'ngindi- ngindi'  
 hu ppi Shilovhedi kana Shavhalohedi  
 Nga linwe dutha Mukuru Ramarumo  
 a humela kha mulindi wave a ri: a  
 mu tahidze. Mulindi wave a ri u domple  
 mini arali nda' u nengisa. Ene a ri ndi  
 do u vhlengu vha-tahenda ha-thanguma  
 \* Amu nea. Ha ri vhusela vha kha  
 di-tahesa, mulindi wave a ri:

"Umabasa u thi u sa phamenza phandu  
 Vhabulwane vha ri: "Halo! Kuipungize".  
 Nga tshinenda pufi Shilovhedi u ri  
 ndi funa u buela nnda. Ha ppi,  
 Hu nani? zwu lugu.

A bva Khoi Ramarumo he fela  
 tshifinga. Mulindi a amba a ri:  
 Umsethu u bayekile!

Musuthu o shava! Vha tahi gidima  
 u phalala a vha sumbedzela thungs  
 i si gone. Vha toda, vha sivhene he  
 a dzhena ngaho. A tshimbila a  
 swika Shiphahoni he a wana vhatu

Hari vha tshi huma, ha lwa vha ha kutehá  
 vha ri ri toda u vhona khosi i no pfi yo  
 nakesa. Ri funa u vhona Madadzhe a no  
 pfi o nakesa. Vho mu katelaho vha hana  
 vha ri: U vhona mini? Vha tshi ralo no  
 Ralulimi ndi u bvisa<sup>musele</sup> ndi u posa vhalá  
 vhathe. mukosi wa mlo lila. Vhalá vhonna  
 ndi u pfula Madadzhe nga musevhe, a  
 mlo di gwadama rawo.

Vhonna vha tshi vhona uri kholomo  
 kherlu yo kundelelva vha bvula malungu  
 avho vha ya u ri vha fe nae.

Ha lwiwa, vha di rendeledza henefho.  
 Ndi musi vha tshi rumela muthu shutangulu  
 u ri Madadzhe o kundelva. Nyamulanales  
 a vha fha mudali ari "Iyani ni mu  
 milise tsivhisi itali o ri kolela ori ita  
 vhakalanga. Vha shupa vha mu milisa  
 sa zve vha vhudzwa. Li tshi tsha vha  
 si tsha wana na mutumber wawé.

Vho u ngalangalisa vhaburi vha dzinanda

Ratsibi ori u vhona u ri Madadzhe  
 o pfulwa a t nenga na Tsivhase khotsi  
 a khidi vha wela duwuhu nga la  
 uhuredzana vha ya tsitomboni. Vha  
 vuwa vha welela Maniini vha da vha  
 awela mutamvuni henefho. Vha takuwa  
 vha tshi swika hayani vha wana  
 Maalazwanda ikhaladzi ya Madadzhe  
 o halifha a tshi vhaloi avha ho  
 vhwelva vhasadzi vho tashilela khadzi  
 anga o fa! Uga o vha e mufamakadzi va  
 Tsivhase a rumela vhadinda khae u ri  
 a vhalake vhathe avha zwenegwindi.

Ratibini ndi u nenga na Shinhase wave,  
 uha ya vha dzheni ha duwimbi.  
 Zwo pfala, Ramarumo a rumela shathu.  
~~Waa~~ Ratibi ~~wa~~ taha ~~wa~~ fhirela Shaulu.  
 Vha dzheni kha kudi ku dzulahomakhala  
 wa Shinhase u ri vha do kona u ambiwa  
 musanda who no wana zwiliwa. Who no la  
 zwiliwa vha ri vhatku who edela vhone  
 vha vuwa vha dzheni ~~dakani~~ la  
 mnlambo wa Ketschetshe. Vhatku vha  
 vha uyo mudi vha tangiva vhusiku  
 vha vkulava vhothe ha mba ponyoka  
 vha shavha. Ndi vhemvho vhe vhothe  
 vhe vha tsila. Ndi buroshi na  
 Mamphulo who tahilaho hu tohi lovha  
 wa Nasiwane Shaulu.

Ratibi na Shinhase vha ya kha  
 Ralinala khosi ya Makonde vha ri:  
 ri dzumbe murwathovhela?

Ralinala a vha dzumba. Vha dzula  
 Mubrumoni vha lima vha vibvisa  
 marshole manzhi. Ralinala ndi Mataheka  
 ndi nwana wa Ramarumo. Vha kana,  
 Ralinala a ri u rola maiwe vha  
 tendela. Vha lima hafhu, butavula  
 mavhele a tahi rumbevu, ha svika  
 vhadinda vha Ramarumo. Ha pi  
 ni mu vhudze, a sa fara muloi uyu  
 a vkulaya u do miliswa.

Ralinala a swieleta vhaeni nduni  
 yawe a vhudza vhasudzana u ri  
 vha vha nee zwiliwa. ~~Ha~~ vha ho  
 suta mvula. Ralinala a ri zvila

vhawo vha tshi tsilka nga madi. Ha fa  
vhathe vhanghi nga ndala.

Vha elekanya fhethe ho vhiphalo ha  
u fhata. Ndi hone vha tshi ya mukumbani  
Luaname. — vladzumbeononi. wa dzhena  
hone wo sungevhele. Ramaremo a dzula  
hone u musanda wewe. A ohusa a dzama.

Ramaremo a dzama, ha dzhena  
riwana wewe ligegise ane mmeawe  
vha <sup>o</sup> ~~ndi~~ musadzi wa Nadadzhe ula we a sala  
Dzananwa. Mmea ligegise o vha a tshi  
Pfi Nyamutshesuwa riwananyana we  
Rats hitanga. Ho ngo vha na riwana kha  
Nadadzhe o tsilalo. Rats zili o vhusa  
a dzama. Ha dzhena Rainwedzi. Ene a  
ppana na ligegise nga maanda. Vha ita  
vha tshi dallelani mahayani aho. Vho  
vha vhe vhathe vhathe. Zwo naka.  
Nga tsiphinga tshi Tsherulokuni ho  
vha hu tshi vhusa Makhado riwana  
wa tshikamuroho mpofer.

Rainwedzi o vha e khesi ya misweso  
a funako u takala. Buthuya a bwisa  
tshisiku tshihulu toha mavhle.  
A longa mutavha muthihis wa tshikona  
wa tshina u nga ngomu.

Rainwedzi  
ndi zolo  
varydyle

### Nelwamondo na Rainwedzi.

Nelwamondo Maphophe riwana wa  
Khwashaba ane a vha khokha  
stemere, o vha o duwela u dala Iueni.  
Linwe duwha o dala. Rainwedzi a ri:  
Vhamusanda! vho no vhon a tshisiku

tshango kha ri ye ndi vha tandojga.  
 A dzhena Rainwedzi na vhenamelo; Maphophe  
 a dzhena - vho. Zwenazwo Rainwedzi a mbo  
 'kwelele' kwelele' e unda e dghiti!  
 maphophe e ngomu a mbo bvisa whala  
 vhenamelo a ri: "Namusi ndo bwa  
 mushonga mukulu wa thavha".  
 Lwamondo ndi vho do soko u dzhena  
 thavha. Ndi vho do bwa na myi?  
 Maphophe iwana wa Khwesheba-a-vha-  
 nyai, phidi - iwana-a-civhavhela.  
 mlanli-a-mavhada a cinavha.

11.00 n mu bise fhatkuni

Ratibii:  
ndwa ya <sup>II</sup> minna ya Rassadzi  
Ratibii: a ramha vhabatashan  
 na Tshikulani a dia Shikweta ha  
 vhalava mushathame iwana va  
 tshihase. Ha vhalava vhaben  
 vhanghi - Vha phirela phanda vha  
 dzhena dreni. Ratibii a phata Muumoni.  
Ramarumo a rambu omobi ya dia  
10 A ramha omobi ya dia Tshipwarapura  
ha vhalave Mambe: iwana va  
Tshihase: Shango la dorla la vkelela la vha  
la ha mphaphuli.

### 11.00 minna ya Ratibii.

#### Ramarumo u dia Ratibii.

Omobi ya Ramarumo ya da dreni ya  
 dzhena nga khoro. Ha populiwa  
 Neohufuli nga misewhe methili:  
 vha shava vha tuva. Nga matsheli  
 Ramarumo a takwes Tshiphidzi a da  
 a thikha thomboni dza vhuwa

misevhe nga kule, na mahalve amikavho  
a u do nwiwa musi vha tshi dzhena  
deeni. Rasinagana iwana wa  
vhuhosi a ri: mulorha ro huma khorom.  
Namusi ri yo dzhena pfamoni ya  
Ratsibi. Ndi musi vha tshi takawa vha  
livha musauda. Ramarumo o lindela u  
pfa u ri vha ngomu pfamoni dza Ratsibi  
a kone u do takawa na halve hawo  
ha mukavho. Rasinagana a mbo dzhena  
nga vhuhali naho misevhe i tshi vha  
thathela kule. Hari musi o no dzhena  
nga khoro a ppi nga musevle "nziriri"  
a mbo dala fhasi nayo a gwadama  
a onyolowa methamga a mbo mu vha  
nga thusa — puma a mbo di fhelela.  
Vho shavhaho vha tshi vhudza Ramarumo  
e thomboni dza Vhuwamisevhe, o  
lindela u pfa u dzhena havo, na u  
sumiwa uru zwothe zwu kuyelela;  
ngavha de u longa khosi; a pfa vha  
tshi ri vhatru vho levha. Rasinagana  
na ene o vhulawa-vho!

Ramarumo a ima a imba: Shihunguwhu  
tsho lila manzi osala' a mbo di vhuelba  
Phipidi na vhatru vhwae vhe vha sala  
nac.

### Mafhungo manwe a Rainwedzi

Rainwedzi Ngolo — Rainwedzi-muswa'-  
muda-na-zwawo. O vha e na vharwa  
vhavhili vha undu khulwane vhothe.  
Shikalange wa nyatshikalanga na  
murathu Makwarela wa Matshetsheteke.  
Liwe dawha a vhidza Shikalange a da.

(56)

a amba nae a ri: naa u a zri vhonam  
 murathu wan Makwarela u a di-vhumba  
 u funa u ditta khosi nne nditshi dofa.  
 Zvino Shikalange a sitsha takalela  
 murathu Nga munwe musi a vhidza murathu  
 makwarela wa matelekataleko wa singo wa  
 vavha a ri naa vhuholi vhu nga vha  
 ha Shikalange wa mme wa muttha phedzi  
 wa kwinda?

~~Makwarela~~ Makwarela a ri: nye ndi nga  
 si vhusive nga wa mme wa kwinda.  
 Ha ri Shikalange e Shififi, Makwarela  
 e Shivarapvara vha vhidza vhothe.  
 Makwarela a pfi ene a swike ~~obusikha~~  
 phedzi. Shikalange a ~~da~~<sup>matarha longa</sup> ~~Makwarela~~  
 Makwarela a dzhena Khosi Rainwedzi  
 a sola nae. Masiri Shikalange a  
 dzhenarho. Rainwedzi a ~~dzj~~<sup>mu</sup> ~~dzj~~ dzurha  
~~Toboko~~ ~~Makwarela~~ Shirenduni Shirenduni  
 Shikalange a da a dzula.

Ndi hene Khosi a tshi' amba na ~~Shikalange~~  
 nga u ton sola Makwarela. Shikalange  
 a ri: nye ndi nye. A huma munwe.  
 Ndi hene Khosi a tshi' ri:

"Ri kumedza Iwe Shirenduni, Revuteki  
 ha m'benga - vhativedza - milomo."

U zwi pfa nga wothe.

Makwarela a tli' ri kvata Shirenduni  
 Shikalange a ri nae. A mu pandoma  
 a ~~mu~~ si mu wane. A ya u mu dia  
 a si mu ite tsilim a bandwa nguri  
 na ene Makwarela o sha e na vhatuka  
 vhatuka vha lwaho.

Makwarela o vhusa, ha bishase hu tshi  
 vhusa Ramarenise we a vha o dge  
 mutshelwa khaladzi a Makwarela; nge  
 Shirululuni hu tshi vhusa Mphephu iwana  
 wa makhado wa Ravelo Mpofu. Lalitallenge,  
 o ramha mone nphi a tshi lwa ina  
 murathu Makwarela. Nga vhuza  
 o do lwala a fa Rainwedzi a tshee  
 hene. Rainwedzi o vha ene we a  
 tanganedza u lafumzi vha Berlin Mission  
 hene ha ngo vha na maano a u  
 remela uhana punzoni. Na Ligegise  
 ha ngo remela uhana punzoni.  
 VHO vhusa vha dzama.

Rainwedzi' o dzama ha dzhena  
 Makwarela we a vhusa misini ya musi  
 Mphephu a tshi vhusa Shirululuni a do  
 lutana na Muvhuso wa vhathe vhathe  
 Mphephu orhama nqopha.

Hari u dzama Makhado ha longo  
 Malise. wa iwaaphunga Shirululuni.  
 Mphephu na Sinthemule vha na  
 kutame vha mu dia a taha a  
 a shawhela malimuhu. Vha mu  
 terhela Malimuhu a taha a ya  
 kha vhathe vhathe a hanyela hore.

Mphephu a dia Sinthemule  
 a vhelaha vhathe vhanzhi vha  
 tshi lwala zwa mita ya vho. Vha lwala  
 musadzi' wa khoti wa lushaka wa  
 ha Ramokgopa iwana wa Rasiaka.

Sinthemule a shawhela kha vhathe  
 vhathe vhe Mailas kop na ha Cookeley.  
 Vhathe vhathe vho dia Mphephu, a

skofela Nzhelele. Thathu vhatshena  
vha ~~zidysa~~ khidi wa ha ~~habwenda~~  
uri a vhone zithunywa.

Ene muu o swika o sunbedza  
zithu gwinzi zva ulwa ingazwa.

Ha ffi ~~Wop~~ kuli na Diphasa vha do  
ima na Nkaphu naa?

Khidi a vha landulela. A okuya  
kayani. A vhudza Mahosi uri vha si  
dzhene kha mafhungs a Nkaphu.  
Na Shikase a vige kule.

ngoko vho di-ingela thungo.

Vha maseivhagi vho da na  
joubert vha opena na mahosi.

Vha doha vha fhire vha ya  
Nzhelele. vha whulah vhatshu  
uhamzhi vho fhire nga mukumboni.  
he vha neva £500. Nghelele vha  
twa madwhe marom fhedz.

Nkaphu o shwela Thukalanga.

O vha vho no kpane na mangesimene  
nga maita. Mangesimene vha lwa  
na vha ~~Yostrekkers~~ vhatshena vho

ranga ho. Vha sika twane, Polokwane  
na Shitandani. na madzimbaionie,

na mahebe vha tshi humela  
murahu vha vhisisa mudi wa

Shitandani. Vha tshi da Polokwane

Nkaphu a humela Bulala un  
a whulah Sinthemule. Vhafunzi

vha mu humbelala un ha whulaw  
ndi muthu wa Punzo. Shango ndi  
la Thovhele. A litshewa.

Makwarela na Ramaremisa vha vhusa vha tshi pfana na milays wa muhuso wa vhatatu vhatshena. Ramaremisa o vha a tshi takalela vhefumzi vle khotiave a vha tanganedza. O ton khakhiswa fredzi nga mashango a vhefumzi a si toha vha wa u pfana navho.

Makwarela ene o pfana navho. O takalela muhuso va vhatatu vhatshena. Makwarela o phata tshikolo tshihulu a tshi itela vhana vha shango lawe. O badelala punzo ya vhana vha shango lawe. Tshikolo tshave vhadededzi ho badela ene munye swika a tshi dzama. Vhatendi' vha kereke dzotha o vha takalela ha ngo vha shumisa zwa madzunde ave o vha shumisa zwi re zwa pfunzo fredzi. Ene o dzama nga 1926.

Ha dzhena riwana wawe Phaswana Nkaphuli a vhusa zino.

Mzhelele hu vhusa Mbulaheni George. Ha Shiwasa hu vhusa Ratshimphi. Shiwase Ratshimphi lu athu u funa pfunzo. Ha na tshikolo tshave tshi re tshave. Mbulaheni na ene hina tshikolo tshave vhusuma.

Phaswana o dovha a phata tshikolo u hndza tshle khotiave a phata o bvisa tshlede dzave vhusuma. O phata tshikolo nga L4 00 i bvaho kledzini yave. Phaswana u na vhana vha funzwa vha fumi na vhatamu na

na mutihi'.

Mahosi-kale :- Luvimb'i Vhubva-dwka.

Mahosi-a-Dzata : Vhuboshela.

Vhubalanga: 1. Mambo

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Dzata | 2. Dimhangika Dyamben Vele, |
|       | 3. Masindi.                 |
|       | 4. Tshisevhe.               |

Muvhuso-Miraru:-

1. Rasithun Ramabulana 2. Palusielo Shikole 3. Tshilala

4. Raxle Npofu 2. Ramarumo 2. Rataki

3. Makhado 3. Ligegiese 3. Ramedzingolo

4. Mphephu 4. Ramarenisa 4. Makivarela

5. Mbulaheini 5. Ratshimphi 5. Hawana

Arali Ragavheli iwana wa Tshisevhe  
a dzene vhubosi ngei Dzata Nghelele.

o vha a tshi do tshelwa nga Ravhura.

Ilu lusaka two pheliswa tshothe nga  
vhubosi ha Dzata, sa Luvimb'i o  
pheliswa nga ha Vhubva-dwka.

Muvhuso-miraru indi yone yo khwathaho

Venda. Muvhuso wa Ramabulana.

Muvhuso wa Tshisevhe,

Muvhuso wa Mphephu.

Tsumbedzo kana ndaedzo.

1. Lushaka lva munwali. (Tani)
2. Venda ndi la vhaftis?
3. Vhukosi ha Luvhembzi
4. Zhevula ya Luvhembzi
5. U fhela ha vhukosi ha Luvhembzi.
6. Luslaka lva mhedzi lu e fhandakana.
7. Luvhembzi u bouliswa vhukosi.
8. Mutopo.
9. Il da ha Simbanyika Agata.
10. U khakha ha Mundalano
11. Zharhuhelewe.
12. Il sala qungapea ha Mundalano.
13. Il phisa ha Khosi
14. Kuswitele
15. Il ofha lufu.
16. Il dzhena vhukosi u vhumba khosi.
17. Mutopo wa ha Bele
18. Masindi
19. Tshisevhe
20. Lushaka lva Agata.
21. Mvhuso u bva miraro.
22. Mirole.
23. Ramabulana.
24. Ravelo kpopo.
25. Makhado.
26. Makhado u dia dambani
27. Makhado u dia vari.
28. Il da ha mangesimane
29. Nafhungs manwe a Makhado.
30. Mphephu
31. Mbulaheni.
32. Raluswielo Tshikhasa.

21

S. M. Dzivhani

K44/2

Family facts and names.

26.

Lushaka lwa munwali

Uyu mukalaha ndi ene Mbidi.

Khotsi-awe ndi Tshivhase.

Makhulu wawe ndi Nemakanga

wa u vhidza Tshilala uri a de

u dzula Iveni. Ndi ene makhulu

kuku washu. Uyu we nda dzula

nae henehfa ndi murathu wa

khotsi-anga. Mme-gnga ndi nwana

wa ha Nyamiri-minaka-phetho, wa

ha Ligegise Tshivhasa, ndi Masingo.

Khotsi ndi Madzivhani. Vha Mutale

wa Thovhela vha tshi-bva-vhatete,

Vha Tshilavulu vha sa nwi madi

a Mutale.

Ndi nne:-

Mukhesi Stephanus Maimela Dzivhani

Rakubwanana balea-mato

Vhahulu-vha-sa-u-lata-

vha-ri-ndi-pheleha.

33. Matanya Tshivhase Ramaremo.

34. Tolilala

35. ~~Mafurha~~ ha Matohifahula

35. Mafurha va Tolilala na Nenhang

36. Thwishi ha Matohifahula

37. Idzama ha Tolilala

38. Madadzhe

39. Vhangoni

40. Nelsamondo

41. Ratsibi

42. Ramaremo na Ratsibi

43. Rainivedzi

44. Nakwarela na Ramareniso

End. S. 21